


AUÉ

SUPLEMENT SETMANAU DETH DIARI AVUI

DISSABTE
13 DE SETEMBRE
DE 2003
N. 79

Ath torn de 550 escolans aranesi iníciyen deluns eth nau cors escolar **Ajudes deth Conselh Generau entàs servicis de transpòrt escolar e minjador**

UFAB
CEDOC
DIPÒSIT
EGIRAL



Eth CEIP Garona de Vielha acuelh era estapa de primària en tot qu'en I.E.S. d'Aran se corre segondària

estapa primària passaràn tar IES d'Aran tà contunhar damb es sòns estudis de segondària. Atau madeish, eth Conselh Generau tanben aufrís as mainatges qu'empleguen eth servici de minjador activitats ludiques que van des de talhers

**Enguan 260
escolaires
deth Naut e
Baish Aran
utilizaràn
eth servici
de transpòrt**

de dansa, manualitats, concorsi de pintura o literaris, a competicions esportiuas. De un auta faïçon, es familles qu'agen problemes socioeconomics pôden acuelher-se a bèques tà poder auer dret ara gratuitat autant deth servici de minjador coma deth de transpòrt escolar. Es familles que volgues artener-la auràn de méter-se en contacte damb Benèster Sociau deth Conselh a on se les facilitarà era informacion de besonh entà iniciar es tramits avientes.

Victòria Garcia
Vielha (CASTIÈRO)

Un an mès, ath torn de 550 mainatges aranesi començaràn aguest deluns eth cors escolar dempués de dus mesi e miei de vacances. Enguan, ath parion qu'es auti ans, eth Conselh Generau aufrís ajudes enes servicis deth minjador e de transpòrt escolar. Segontes era normativa, ad aguesti servicis s'i pôden acuélher toti es mainatges que non agen centre escolar ena

localitat a on viuen, ei a dider, aguesti escolans an dret ara gratuitat deth servici de minjador e de transpòrt. Totun, aqueli escolans que gaudissen d'escola en sòn pòble pôden utilzar aguesti servicis en tot

abonar un prètz rasoable. Ei prèvist qu'enguan eth prètz de minjador per mainatge e dia sigue apuprètz de 4'30 euros e er abonament mesadèr entar autobús de 19,85 euros per mainatge e dia.

Segontes hònts deth Conselh Generau aguesti dus servicis acreishen an darrèr an pr'amor der increment dera immigracion. Un totau de 120 escolans provenents deth Naut Aran e 140 deth Baish Aran dera

Aguesta setmana en
AUÉ

**Un airau de 400
mètres quarrats
dedicat ara estetica
en complexe
ludicotermau de Les**

**Era Val d'Aran
acuelh aguesta
dimenjada era
"Vuelta Ciclista a
España" 2003**

Agranissen eth centre termau de Les damb un nau airau d'estetica

Arunan que se dauric aguest centre e des d'alavetz un totau de 10.000 personnes an visitat es suas installacions

Redaccion

LES (Quate Lòcs)


Eth centre termau deth municipi de Les agranis es suas installacions, a compdar deth 15 d'octobre e enquiath 4 de deseme, entà bastir un nau airau d'estetica d'uns 400 mètres quarrats. Aguesti trabalhs s'amien a tèrme un an dempús dera dubertura d'aguest complèxe ludicotermau.

Uns 400 mètres quarrats destinats ad aguest nau airau

Eth nau espaci compdarà damb ueit naues cabines entà poder-i realizar desparièrs tractaments de beresa e de salut, ath delà de doches aperades piton (aigua a presion), trons UVA e tractaments damb limorques en banhères, enter d'autas prestacions. Er objectiu d'aguest agrandiment, que se harà ath laguens dera actuau bastissa, ei aufrir un ventalh mès ampli de tractaments, autant faciaus coma corporaus. De un auta faïçon, de dempús arunan que se dauric aguest centre termau an passat pes suas installacions ath torn d'ues 10000

persones provenentes de desparièrs punts de Catalunya, País Vasc, País Valencian e, en mens quantitat, de França. Cau remercar qu'aguest espaci ludicotermau ei basat ena aigua sulfurosa que ges enes entorns der establiment a ua temperatura de mès de 30 grads, un debit de 16.000 litres era ora e que se cuelh a 300

mètres de prigondor. Era aigua ei enriquida en silici e acompanhada de gas sulfidric en dissolucion, çò que provòque aguesta flaira caracteristica. Es installacions dispausen de piscines de recuperacion damb monitor, spas a desparièrs temperatures, pediluvi e reflexoteràpia enter d'autas.



Eth laguens des installacions des Tèrmes Baronia de Les

AUÉ



OPINION

Magda Fraga

Carta d'arregraïment

En nòm pròpri e de tota Era familha voi hèr arribar eth mès prigond arregraïment peth supòrt afectiu balhat en aguesti moments de pèrta a toti es aranesi que mos accompanhèren entà dar eth darrèr adiu a Paco.

De manèra fòrça especiau, e des de çò mès prohond

deth mèn còr, a toti es Pompièrs d'Aran, qu'an estat ath nòste cant. E de faïçon particulara a Joan Canalias e a Fran Cardenés.

Non pogui desbrembar a

Ñaño, qu'en tot moment m'a emparat, e a qui voi hèr a saber que sò damb eth. Tanben a toti es parcs de pompièrs des desparièrs parçans de Catalunya, a on Paco a deishat grani

amics e companhs. Arregraïr eth supòrt presenciu e afectiu deth Sindic d'Aran, Carlos Barrera, e eth de totes es institucions dera Val d'Aran e de dehòra. E entà finalizar, dar es gràcies as mèns companhs der Espitau Val d'Aran, e de manèra especiau a Ana.

Ensenhament convòque es pròves d'accès as corsi dera Escòla de Salardú

■ Eth Departament d'Ensenhament a convocat es pròves específiques d'accès ara especialitat de montanya e escalada dera Escòla de Tecnics Esportius deth Consell Generau. Era pròva corresponenta ath prumèr nivèu enes especialitats d'espòrts de montanya e escalada constarà de dues parts. Era prumèra, a on es aspirants auràn de demostrar auer era condicion fisica indispensabla e, era dusau, compausada per exercicis que permeterà avalorar es abilitats pròpies dera especialitat. Era pròva que correspon ath dusau nivèu enes especialitats de baishada de barrancs e montanya mieja tanben constarà de dues parts. Ua, comuna tà totes es especialitats des espòrts de montanya e escalada e, ua auta, específica tà cadua des especialitats. Eth tèrme d'inscripcions tòs pròves siguec daurit, ena Escòla de Tecnics de Salardú, eth passat 8 e se barrarà eth dia 17 de seteme. Atau madeish, es listats damb eth nòm des personnes admitedes o excluides se publicaràn eth pròpliu 22 de seteme en taulèu d'anoncis deth centre e ena plana web www.eteva.org. Eth dia 1 d'octubre tòs 19 ores, ena sala d'actes dera Escòla, se realizarà er acte de presentacion e comunicacion dera data dera pròva. Cau díder qu'eth desenvolupament d'aguestes pròves aurà lòc, pendent era setmana deth 2 ath 5 d'octubre, en zònes de montanya d'Aran e era publicacion des resultats definitus serà abantes deth 17 d'octubre.



Servicis

CONSELH GENERAU	973 64 18 01
OFEA (FOMENT ARANÈS)	973 64 00 92
TORISME VAL D'ARAN	973 64 06 88
MOSSOS D'ESQUADRA	973 64 09 72

GUARDIA CIVIL	973 64 00 05
POMPIERS D'ARAN	973 64 00 80
ESPIITU VAL D'ARAN	973 64 00 06
BAQUEIRA BERET	973 63 90 00
BURÈLI TORISME VIELHA	973 64 01 10
CORRÈUS	973 64 09 12

NOTARIA	973 64 00 10
RECAPTACION IMPÒSTI	973 64 02 78
MUSEU D'ARAN	973 64 18 15
ALÉ (REDACCION)	973 64 30 51
GREMI D'HOSTALERIA	973 64 06 01
LORDÈRES	973 64 18 01

MARCATOSA

Apròven era creacion d'ua naua figura urbanistica


Redaccion
ARRÒS

Eth plen deth Conselh Generau aprovèc per unanimitat, eth passat 3 de seteme, er inici des estudis de besonh tà determinar era figura juridica avienta entara promocion deth solèr e abitatge dera Val d'Aran. Aguesta naua figura servirà, segontes eth Sindic d'Aran Carlos Barrera, entà facilitar as ciutadans es problèmes que poguen

Tanben i seràn includits es ajuntaments dera Val

aparéisher damb er abitatge, atau coma tà poder incidir des deth govèrn aranés ena promocion privada. Pera sua part, eth Conselhèr dUA, Francesc Boya, didèc qu' "er abitatge ei un gran problema en Aran" e higec qu' er èster juridic que s'instaure, "aurà d'estèr agil entà gestionar eth solèr".

Per un aute costat, ei previst qu'es ajuntaments tanben agen representacion laguens d'aguest èster. Cau rebrembar que dus ans entà darrèr, ena zòna deth Solan de Vielha, se generèc ua situacion estructurau damb eth bastiment d'uns abitatges de promocion publica des quaus sonque 9 o 10 sigueren destinats a prumèra residència e era rèsta a dusau residència o crompats per ciutadans d'Aran entà logar.

CASTIÈRO

Huelheton deth programa oficial dera Copa Catalana BTT Internacionau 2003

Janet Puiggràs
Juan Mordella
Venceudors 2002

AUÉ

Aran acuelh era pròplèu dimenjada era concentracion de mòtos BMW

Aué se barrarà era N-230 e era C-28 deth Cap deth Portilhon ath Plan de Beret e deman era C-28 de Vielha ath Cap dera Bonaigua


Redaccion
VIELHA

Era Val d'Aran acuelh, pendent era pròplèu dimenjada, era concentracion nacionau de mòtos BMW Ryders ena quau ei prevista era participacion d'ues 500 mòtos e ath torn d'ues 1000 personnes, enter motoristes e acompañants. Eth dissabte dia 20, es participaires se despartiràn tà realizar tres rotes

e atau passejar-se per Aran e es sòns entorns. Ua des rotes aurà gessuda e arribada en Vaquèira en tot passar per Montgarri e Esterri. Era auta tanben partirà de Vaquèira en tot passar per Vielha e Boí entà tornar un aute còp entà Vaquèira. Era tresau gesserà de Vielha, passarà per Bossòst, eth Portilhon, Luchon, Les, nauaments per Bossòst e Vielha entà finalizar en Vaquèira. Era madeisha dimenjada tanben

aurà lòc era Copa Internacionau Catalana de BTT. Aguest trofèu BTT constarà d'ua contrarelòtge en Les e ua prova en linha en tot gesser de Bossòst, passar pes Mines Margalida e Arres, damb finau de corsa en Bossòst. Tanben se celebrarà, pendent es dies 20 e 21 de seteme, en camping d'Arties, era dusau edicion der "Aplec deth Bolet". Aguesta trobada sage de potenciar eth camparòu coma

producte estrelha e tad açò compde damb era participacion de desparières còlhes. Per un aute costat, aguesta dimenjada, damb era arribada dera "Vuelta Ciclista a España" se barrarà, quauques des carretères d'Aran. Aué, de 15 a 18 ores, se barrarà era N-230 e era C-28, deth Cap deth Portilhon ath Plan de Beret, e deman era C-28, de 11 a 13,30 ores, de Vielha ath Cap dera Bonaigua.



Jose A. Gil, vesin de Vielha, trapèc un camparòu de 11,5 quilòs en Conangles (Val d'Aran). Eth vesin recueillie misharnons en aguesta zòna dera boca sud deth tunèl de Vielha eth passat dimenge, quan trobèc aguest exemplar. Encara se desconeish s'ei minjadis

PUJÓLO


Celèbren eth 30au. aniversari des "Amics de Montgarri"

Redaccion
MONTGARRI

Era darrera dimenjada d'agost auec lòc era celebracion deth 30au. aniversari dera recuperacion deth santuari de Montgarri. Aguesta gleisa siguec recuperada gràcies ara intervencion der arquitècte Josep Fillo, qui balhèc viabilitat ara recuperacion deth monument, e ara aportacion de

fòrça personnes d'Aran e de uns auti punts. Aué ei eth punt de trobada de toti es que trabalhen ena sua conservacion. Dempùs des actes oficiaus se celebrà un minjar d'afairament enter es assistents. Ua mòstra der ager e aué de Montgarri pòt contemplar-se ena gleisa de Sant Joan d'Arties. Aguesta serà amiada entath santuari damb era fin d'exposar-la-i pendent tot er an.

Era Tor deth Generau Martinhon ei plaçada en Carrèr Major deth cap-lòc dera Val d'Aran



MUSEU D'ARAN

Era Tor deth Generau Martinhon

Victòria Garcia
Vielha (CASTIÈRO)

Era casa e era família, eth trabalh agricòla e ramadèr o era vestimenta son quauqui des tèmes que se pòden coneïsher

Era sedençada deth Musèu dera Val d'Aran ei plaçada ena Tor deth Generau Martinhon. Aguesta ei ua des cases fortificades de caractèr senhorial mès representatives d'Aran. Ei ua casa de dus pisos, de planta rectangulara, damb ua tor octogonal adossada a un des angles, cuberta damb un tet de lòsa de dues penents tambò hòrt acalinament en quau s'i an dubèrt petites lucanes. Siguec bastida en siècle XVII maugrat qu'a estat plan modificada ath long deth temps pes desparièrs proprietaris que l'an abitada. Encara conserva quauqu'un des elements originals mès representatius, coma era pòrta de pèira trabalhada damb escut e era tor de defensa.

Eth nòm damb eth quau la coneish era gent, Tor deth Generau Martinhon, proven deth generau der exèrcit napoleònic que l'aquerí e ne hec eth sòn lotja-

ment de dempùs 1812, quan es forces franceses aucupèren era Val d'Aran. Tanben se la coneish coma Casa Santemases, cognom deth darrer proprie-

tari. Enes ans 1980, per iniciativa dera Fondacion Musèu Etnologic dera Val d'Aran, passèc a èster proprietat dera Generalitat de Catalunya que la remodelèc e restaurèc.

Era visita deth Musèu dera Val d'Aran a ua tematica pro cambianta. S'entamene damb eth medi fisic e naturau, ath delà, era mòstra s'articule ath torn dera istòria, dera cultura e dera societat aranesa des dera preistòria enquirada actualitat. Ara seguida s'i tracte era neishençada lengua aranesa a compdar dera evolucion dera lengua latina parlada pendent es prumers sègles dera Edat Mieja. Atau madeish, trobam apartats dedicats ar Aran medieval, era casa e era família, eth trabalh agricòla e ramadèr o era vestimenta.

Cau dider, qu'era Tor deth Generau Martinhon a estat declarada monument istoricoartistic.

ara que i èm

Jusèp Lois Sans

Professors

eluns comencen es classes d'un nau cors. Era volentat deth professorat, des aranesi e dera administracion a hèt qu'era lengua occitana d'Aran sigue un element distintiu der ensenhamant en çò de nòste. Estudis diuèrsi an demostrat que gràcies a planificacions coordinades der ensenhamant des lengües ena Val d'Aran, es mainatges receben un nivèu e ua qualitat educativa superiora ara rèsta. Passe çò de madeish en Occitània, a on es Calandretes qu'apliquen un curriculum plan semblant ar aranés an ua qualitat educativa fòrça superiora ara dera escòla publica francesa (tostemp cuartelària) e ja an fòrça mès demana dera que pòden atier. Mantier aguest nivèu còste esforç e sòs. Era administracion educativa aranesa e era catalana i an metut tot çò que cau, eth professorat s'i a comprometut, es pares e es mainatges ac reconeishen e ac arregrassen. Des der an 1992 entà tra balhar de professor der Ensenhamant Public ena Val d'Aran ei imprescindible demostrar coneis huments d'aranés; açò hè qu'en toti es començaments de cors i age dificultat en nomenament deth professorat. Ara qu'era Generalitat a artentut qu'ara fin d'agost era grana majoria de professors ja siguen nomenats e qu'en seteme s'inicie eth cors damb normalitat, era manca de professors titolats d'aranés endarreris eth nomenament des qu'an d'exercir ena Val d'Aran, maugrat qu'eth prumèr dia i seràn toti. Tot e er evident auantatge que s'a demostrat que repre senta ensenhar en aranés, des de diuèrses instàncies, coma eth govèrn centrau o des de bèth "grupscul" isolat de particulars, enca ra se vòu profitar era mès minima incidéncia entà desacreditar. En education cau fixar-se sustot en element receptor, en mainatge.



DAMB ERA COLLABORACION DETH DEPARTAMENT DE PRESIDÉNCIA DERA GENERALITAT
DE CATALUNYA E DETH CONSELH GENERAU D'ARAN

